

TSHIVENDA HAYANI

Bugu ya!
Themo 1 & 2



TSHIVENDA HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-14-0
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
13th Edition



9 781920 458140

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z



TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya | Bugu |


ISBN 978-1-920458-14-0



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Dzina:

Kilasi:



Yo vusuludzwa,
i tehedza CAPS



Vho Angie Motshekga,
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr. Reginah Mhaule,
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dza u shumela dzo bveledzwa u itela uri dici shumiswe nga vhagudi vha Afurika Tshipembe nga fhasi ha vhurangaphanda ha Minisiya wa Pfunzo ya Muteo, mufumakadzi Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Dr. Reginah Mhaule.

Bugu dza u shumela dza Rainbow dici vhumba tshipida tsha mbekanyamushumo dza vhudzheneleli dza Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wo livhiswaho kha u khwinisa kushumele kwa vhagudi vha Afurika Tshipembe kha gireidi dza rathi dza u thoma. Sa tshiinwe tsha zwithu zwa nthesa zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo itwa uri i vhe hone nga thusedzo ya masheleni ya Muhasho wa Gwama. Izwi zwo ita uri muhasho u kone u bveledza idzi bugu dza u shumela kha nyambo dzothe dza tshiofisi hu si na mbadelo.

Ri fulufhela uri vhadededzi vha do vhona ndeme ya bugu idzi kha u funza havho ha duvha liniwe na liniwe vha dovha vha ita uri vhagudi vha kone u khunyeledza kharikhu amu yothe. Ro lingedza nga ndila dzothe u sumbedza vhagudisi kha nyito inwe na inwe nga u dzenisa aikhoni dzine dza sumbedza zwine vhagudi vha fanela u ita.

Ri na fulufhelo lothe ja uri vhagudi vha do diphina nga u shuma nga idzi bugu musi vha tshi khou aluwa na u guda, na uri vhone sa vhadededzi vha do vha na mukovhe kha dakalo ili.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

Ndingano Farani muthu muñwe na muñwe nga u linganana na u fana. Ni songo ḥalula.	Tshirunzi tsha muthu Thonifhani muthu muñwe na muñwe. Ni vhe na vhuhwavo na u vhavhalela.	Vhutshilo Hulisani na u thonifha vhabebi hanu. Funanani na u fulufhdedza muñani wa hanu. Vhutshilo hothe ndi mpho. Vhu ḥonifheni.
Hayani Thusani kha mishumo ya hayani.	Pfunzo Dzenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.	U shuma Vhana vha songo kombetschedza u ḥoda mishumo.
Mboholowo na tsireledzo Ni songo vhaisa, u shengedza kana u shushedza vhañwe, nahone ni songo tenda vhañwe vha tshi zwi ita. Tandululanai phambano nga mulalo.	Ndaka Thonifhani ndaka ya vhañwe vhatu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.	Vhurereli, lutendo na mihibulo Thonifhani lutendo na mihibulo ya vhañwe vhatu.
Tsireledzo Vhavhalelanji hasi. Ni songo tambisa mađi na muđagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miđi ya hanu na zwitshavha zwa hanu.	Vhudzulapo Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhdedza. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhutanzi uri na vhañwe vha ita ngauralo.	Mboholowo ya u amba Ni songo ḥuwedza mazwifhi na vengo. Ivhanani na vhutanzi uri vhañwe vhatu vha songo nyadziwa kana vhaiswa.



Gireidi
ya



L u a m b o


n ga TSHIVENDA

TSHIVENDA

Bugu ya

I

Bugu iyi ndi ya:





Z

W

i

r

e

n

g

o

m

u

Thero ya 1: Tshikolo

1 Edziselani zwine vha khou ita 2

Edziselani nzule ya vhana vha re zwifanyisoni.
U thaqulana ha zwipfi

2 Muvhili 4

Zwipida zwa muvhili
Thetshelesani ni sumbe tshipida tsho teaho tsha muvhili.
Gerani nyito i no amba nga zwipida zwa muvhili ni zwi nambatedze ho teaho kha tshifanyiso.

3 Tshamonde na tshauja 6

Vhurumbu (matungo)
U tevhedzela tshanda sha monde na tsha u ja na u vhala minwe.

4 Tshamonde na tshauja 8

Vhurumbu
U sumbedza tshanda tsha monde na tsha u ja
U nwala U tevhedzela

5 Itani ndowendowe ya dzina janu 10

U nwala: U fhambanya zwithu ng u vhona. U fhambanya ng u vhona: Wanani ni tangedzelani ledere ja u thoma ja dzina janu. Wanani ni tangedzelane malejere a dzina janu.
Itani ndowendowe ya dzina janu.
Mitaladzi i no tsitsa: olani vhatunda ha fuлага, na vhatunda ha maluvha.

6 Vha ngafhi? 12

Vhuimo fethu: U amba, maipfi a njha ha, fhasi ha, murahu ha. Bulani uri avha vhana vhangafhi.

7 Tshi na muungo ufhio? 14

U vhona nga u pfa: Tshi ita muungo ufhio? Tshi ita muungo wa phosho kana u sa pflesi?
U fhambanya ng u vhona: Tangedzelani tshi sa yelani na zwithe kha rou iwie na iwie.

8 U tsireledzea mudini 16

U amba: Wanani zwilto zwi no vhangha khombo tshifanyisoni. Talutshedzani uri ndi ngani izwi zwilto hu u givhangela khombo.

9 Livhanyani 18

U fhambanya ng u vhona, vhutshimbizamirado, Talani mutalo wa u livhanyana hwana na mme awe.
U vhona ng u pfa: Tshipuka itshi tshi ita muungo ufhio?

10 Kiłasini yashu 20

U sengulusa ng u vhona, u amba: Bulani madzina a zwithu zwi re kiłasini. Ndi zwifhio zwa zwinezwi zwithu zwine na vha nazwo kiłasi yanu?

11 Tshilimo na vhuria 22

Mvhala na khalañwaha: Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa tshilimo ng uvhala mutswuku na zwi no ambarwa vhuria ng uvhala wa lutombo.

12 Vhudele 24

Tangedzelani zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele.
U nwala: U tevhela ng a maço hu tshi tevhelwa mikwita (meizi).

13 Tshikoloni 26

U amba ng tshifanyiso
U vhala fhungo
Mubvumo (foniki): a
Bulani mubvumo, ni u khalare, ni u wane, ni u tangedzele.
Divhamapfi: Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo.
U vhala: Kha livhanyana garata dza maipfi na maipfi aya.
Nyito ya u diphija
* Ngudo dzothe dza nomboro dza odo dzi do tevhela kuitele uku

14 Ledere ja a 28

Itani ndowendowe ya u nwala ledere iñi.
Mubvumo wa u thoma: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa a.
U fhambanya ng u vhona: Wanani ni tangedzelani tshifanyiso, tshivhumbeo kana ledere iñi no fana na ja u thoma.
U livhanyana mivhala na zwivhumbeo.

15 Ri vhala rothe 30

Zwi fana na kha bambbiria u shumela ja 13.
Mubvumo: s
Nyito ya u diphija (u tevhedzela na u wana) u tevhela ng a maço

16 Ledere ja dzh 32

U nwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u nwala ledere ja
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa b.
dzenisani ledere ja a afho zwikhali u itela ura maipfi a yelane na zwifanyiso.



Thero ya 2: U tamba rothe

17 Ri tamba rothe 34

Zwi fana na kha bambbiria u shumela ja 13.
Mubvumo: u
Nyito ya u diphija: Tevhedzelani zwithoma zwa zwivhumbeo zwa zwipuka.

18 Ledere ja i 36

U nwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u nwala ledere ja i
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa i.
dzenisani ledere ja a afho zwikhali u itela ura maipfi a yelane na zwifanyiso.

19 Ri a tamba 38

Zwi fana na kha bambbiria u shumela ja 13
Mubvumo: u
Nyito ya u diphija: Tevhedzelani phetheni.

20 Ledere ja u 40

U nwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u nwala ledere ja u
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa u.
dzenisani ledere ja a afho zwikhali u itela ura maipfi a yelane na zwifanyiso.

21 Zwifuwohaya 42

Zwi fana na kha bambbiria u shumela ja 13
Mubvumo: e
U tevhela ng a maço hu tshi tevhelwa mikwita (meizi):
Thusani mureili ura a swike magumoni a bada.

22 Ledere ja e 44

U nwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u nwala ledere ja e
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa e.
dzenisani ledere ja a afho zwikhali u itela ura maipfi a yelane na zwifanyiso.

23 Mudededzi wanga 46

Zwi fana na kha bambbiria u shumela ja 13
Mubvumo: O
Nyito ya u diphija: Fhedzisani phetheni.

24 Ledere ja o 48

U nwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u nwala ledere ja o
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa o.
dzenisani ledere ja a afho zwikhali u itela ura maipfi a yelane na zwifanyiso.

25 U thusa 50

Zwi fana na kha bambbiria u shumela ja 13
Mubvumo: d
U sengulusa ng u vhona: shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshiro.

26 Ledere ja d 54

U nwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u nwala ledere ja d
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa d.
dzenisani ledere ja d afho zwikhali u itela ura maipfi a yelane na zwifanyiso.

27 U imba 54

Zwi fana na kha bambbiria u shumela ja 13
Mubvumo: r
Dzoloni ni nwale dzina janu.

28 Ledere ja r 56

U nwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u nwala ledere ja r
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa r.
dzenisani ledere ja r afho zwikhali u itela ura maipfi a yelane na zwifanyiso.
U nwala: Hañani maipfi ng u tanganya malejere.

29 Ri ya hayani 58

Zwi fana na kha bambbiria u shumela ja 13
Mubvumo: b
Nyito ya u diphija: Fhedzisani phetheni.

30 Ledere ja b 60

U nwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u nwala ledere ja b
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa b.
dzenisani ledere ja b afho zwikhali u itela ura maipfi a yelane na zwifanyiso.

31 Ro swika zwavhudzi 62

Zwi fana na kha bambbiria u shumela ja 13
Mubvumo: n
Nyito ya u diphija: Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza ura ni ya hani tshikoloni duvha jinwe na jinwe.

32 Ledere ja n 64

U nwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u nwala ledere ja n
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa n.
dzenisani ledere ja n afho zwikhali u itela ura maipfi a yelane na zwifanyiso.





Thero ya 3: Tshikolo tshi tshi bva

33 U ja nga ngona	66	Dzhenisanji Jedere ja t afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso. U ñwala : Fhañani maipfi nga u tanganya maleñdere.
34 Ledere ja l	68	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: t U fhambanya nga u vhona: Sedzani tshifanyiso ni tangedzele mitshelo i re hone.
35 Tshikolo tshi tshi bva	70	Talani na u tevhedzela: Thusani bisi uri i jene muñini muñwe na muñwe u re kha meizi. U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja l. Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa l. dzenisanji Jedere ja l afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso. Olani zwifanyiso zwi no thoma nga Jedere ja l.
36 Ledere ja f	72	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: r Nyito ya u diphina: Livhanyani zwifhañu na vhudipifi.
37 Mitambo	74	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja f Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa f. dzenisanji Jedere ja f afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
38 Ledere ja t	76	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: t Nyito ya u diphina: Livhanyani bola na mutambo.
39 Vhudede	78	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: t U fhambanya nga u vhona. Wanani phambano
40 Ledere ja m	80	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja m Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa m. dzenisanji Jedere ja m afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso. U vhala: Khajarani ipfi jone ji no yelana na tshifanyiso.
41 U awela	82	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: w U sengulusa nga u vhona: shumisanzi zwifanyiso kha u anetshela tsitjori.
42 Ledere ja w	84	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja w Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa w. dzenisanji Jedere ja w afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
43 U ita tshuñwahaya	86	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: g Mubvumo: dzenisanji Jedere ja g afho tshikhali u itela uri ipfi ji yelane na tshifanyiso. Tehvedzelani pfalandoñhe.
44 Ledere ja g	88	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja g U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja g
		Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa p. dzenisanji Jedere ja p afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso. Olani zwifanyiso zwa zwithu zwi no thoma nga mubvumo wa p.
		Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa g. dzenisanji Jedere ja g afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
		Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa v. dzenisanji Jedere ja v afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
		Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa Z. dzenisanji Jedere ja Z afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

Thero ya 4: Muña wa hashu

49 Mukomana wanga	98	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: x
50 Ledere ja x	100	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja x Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa x. dzenisanji Jedere ja x afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
51 Vhomakhulu	102	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: y Nyito ya u diphina: Fhedzisani phetheni.
52 Ledere ja y	104	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja y Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa y. dzenisanji Jedere ja y afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
53 Makhadzi na khotsimuhulu/ khotsimunene/malume	106	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: k Nyito ya u diphina: Olani tshifanyiso tsha mbekanyamushumo ya TV ine na takalela u i lavhelesa.
54 Ledere ja k	108	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja k Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa k. dzenisanji Jedere ja k afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
55 U thusa	110	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: s
56 Ledere ja s	112	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja s Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa s. dzenisanji Jedere ja s afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
57 Mađuvha a mabebo	114	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: q Nyito ya u diphina: Jenisanzi makhandela kha khekhe iyi ni tshi sumbedza miñwaha yanu.
58 Ledere ja d	116	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja d Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa d. dzenisanji Jedere ja d afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
59 U ja	118	Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: Q Nyito ya u diphina: Olani tshifanyiso tsha muña wa hanu
60 Ledere ja Q	120	U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja Q Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa Q. dzenisanji Jedere ja Q afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
		Ri a thusa hayani
		Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: h Ndinganahuvhili: Fhedzisani tshifanyiso.
		Ledere ja h
		U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja h Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa h. dzenisanji Jedere ja h afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
		Musi ri zuu
		Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: Z Nyito ya u diphina: Olani tshifanyiso tsha muña wa hanu
		Ledere ja Z
		U ñwala: Tevhedzelani ni ite nñowendewe ya u ñwala Jedere ja Z Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa Z. dzenisanji Jedere ja Z afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

1 Itani zwine vha khou ita

Themo ya 1 – Vhege ya 1



Kha ri ite nyito

Edzisani avha vhana.



Farani $\ddot{\text{t}}$ hoho



Farani mahada




Farani
thumbuthumbu



Farani ningo



Farani magona




Bvisani
lulimi



Bonyani
mat $\ddot{\text{o}}$



Duvha:



2 Muvhili

Themo ya 1 – Vhege ya 1




Kha ri ite nyito

Thetshellesani mudededzi wanu ni sumbe tshipida tsho teaho tsha muvhili.

lito
ningo
mulomo
shada
khana
tshanda tsha nthā
thumbuthumbu

munwe
tshanda tsha fhasi
gunwe

mavhudzi
thoho
ndevhe



mano
lulimi
mutsinga
lukudavhavha

gona
mulenzhe
lwayo

gunwe






Duvha:



Kharinwale

Gerani zwanda na milenzhe ni zwi nambetedze ho teaho.
Khalarani tshifanyiso nahone ni elelwe u ola tshifhatuwo.



3 Tshamonde na tshauka

Themo ya 1 – Vhege ya 1




Kha ri nwale



Tevhedzelani tshanda tshanu tshamonde.

Tshamonde






Duvha:



Kha ri nwale

Tevhedzelani tshanda tshañu tshaula
ni kone u vhala minwe yanu.

Tshaula



MUDEDEDZI: Tsaino

Duvha

7


4 Tshamonde na tshaula

Themo ya 1 – Vhege ya 1



Kha ri ite nyito

Imani u fana na uyu mutukana a re tshifanyisoni.
Sumbedzani tshanda tshanu tshaula.
Sumbedzani tshanda tshanu tshamonde.
Sumbedzani tshanda tshine na anzela u nwala ngatsho.
Sumbedzani mulenzhe une na anzela u raha ngawo.





Duvha:


Tevhedzelani mitaladzi



Kha ri nwale





Dzheniselani midali kha mabaloni aya.




Dzheniselani zwitanda kha malegere aya.



Thusani no^ñshi uri i wane ^liluvha.



Thusani tshisu^suri tshi wane ^liluvha.





Kha ri ñwale

Tangedzelani ledere
la u thoma la dzina
lañu.

Dioleni.

A B C D E F G
H I J K L M N
O P R S T
U V W X Y Z

Tangedzelani manwe maledere a dzina lañu.

a b c d e f g h i j k l m n o
p r s t u v w x y z

Itani ndowendowe ya u ñwala dzina lañu.

Dzina:

Tshifani:



Duvha:



Kha ri nwale




Olani thanda dza fulaga idzi.




Olani zwitanda zwa maluvha aya.



Thusani khangaru uri i wane nwana wayo.



Thusani uyu mutukana uri a fhufhise khaithi yawe.



6 Vha ngafhi?

Themo ya 1 – Vhege ya 2



Kha ri ite nyito

Bulani uri avha vhana vha ngafhi?

fhasi ha
bogisi



nnda ha
bogisi



tsini na tsini



ngomu bogisini

u khou sukumedza nga
murahu



o dzula
vhukati



u khou
kokodza
phanda



Duvha:



7 Zwi ita muungo ufhio?

Themo ya 1 – Vhege ya 2



Kha ri ite nyito

Zwi na muungo ufhio?

Bulani uri tshithu tshi ita muungo ufhio ni kone u tangedzela zwithu zwine zwa itesa phosho.







Duvha:

Zwi sa yelani




Kha ri nwale

Tangedzelani zwi sa yelani na zwiñwe kha muduba muñwe na muñwe.



8 U tsireledzea hayani

Themo ya 1 – Vhege ya 2




Ndi zwifhio zwiito zwi no vhanga khombo kha itshi tshifanyiso?
Ndi ngani izwi zwiito hu u divhangela khombo?






Duvha:



9 *U livhanya*

Themo ya 1 – Vhege ya 3





Duvha:

Kholomo

Kubere

Mbudzi

Ngwana

Tshikukwana

Tshiguluzwana

Sekwa




Kha ri ite nyito

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhone.
Ndi zwifhio zwa zwenezwi zwithu zwine na vha nazwo kilasini yanu?

mukhwama
lantshi

sangwetshi



dzhusi




apula



bola



khadi




bugu






Duvha:

phositara



phazili




khirayoni



penisela




guluu



tshigero



rula



raba



peni na bammbiri



pennde



bulatsho ya u pennda



radio




khomphyutha



Kha ri nwale

Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa tshilimo
nga **muvhala mutswuku**.

Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa vhuria
nga **muvhala wa lutombo**.



Tshilimo



Duvha:



Vhuria



Kha ri nwale

Tangedzelani zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele.






Duvha:



Kha ri nwale

Thusani vhasidzana uri vha wane bulatsho dzavho dza mano.



13 Tshikoloni

Themo ya 1 – Vhege ya 4



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Nñe na inwi.




Mibvumo

Bulanu mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A





Duvha:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

nona	vhana	adza
na	ana	akha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a
re fhungoni ili.



Nne na inwi.



Kha ri diphine


Dioleni.





Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.







a a a a a a

A A A A



Kha ri ite nyito

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo a.






Duvha:



Kha ri ite nyito

Wanani ni tangedzele tshifanyiso tshi no fana na tsha u thoma.



Wanani ni tangedzele ledere li no fana na ja u thoma.

a

a d

b


a

b



Kha ri ite nyito

Wanani tshivhumbeo tshi no fana na tshi re tshibogisini tsha u thoma.
Tshi khalareni nga muvhala wonoyo.






Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ana na Ndamulelo vha
dzhena tshikolo fhanø.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



dzh	ts	khw	g
a	zw	dzh	khw
zw	dzh	zw	ts
ts	d	ts	dzh

dzhamu





Duvha:



Divhamai

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose milvumo.

dzhogo	dzhango	phadzha
dzhena	dzhia	phudzha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a
re fhungoni ili.

Ana	na	Ndamulelo	vha	dzhena
-----	----	-----------	-----	--------



Kha ri diphine


tshikolo	fano.
----------	-------



Thusani tshinoni uri tshi wane tshitsha tshatsho.



Thusani mutukana u kora bola.



Thusani tshisusu uri tshi wane liluvha.



Ledere la dzh



Kha ri ite nyito

Wanani ni tangedzele ledere li no fana na ja u thoma.

dzh	t	f	t	g	dzh
t	dzh	t	t	f	a
f	d	f	t	b	dzh



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

Dd Zz Hh	  dzhoko	
----------------	--	---

dzh dzh

DZH DZH



Duvha:



Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **dzh**.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **dzh** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



dzhesi



dzhamu



dzhuge




dzhasi




Vha tamba bola phakhani.

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u kha^lare. Ni u wane, ni u tangedzele.



i	n	l	u
a	i	u	i
u	o	u	l
l	i	n	i





Duvha:



Divhamai

Kha ri vhale maipfi ri thetshelise milvumo.

lila	pfi	imo
mila	ndi	ima



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na
maipfi a re fhungoni ili.




Vha tamba bola phakhani.




Kha ri diphi

Tumekanyani zwithoma ni wane uri ndi tshifuwode itshi.



Ledere la i

Themo ya 1 – Vhege ya 5




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



ito

I i



inkhi
inga

i :
i :

I I




Duvha:



Kha ri የwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo i.



Kha ri የwale


Dzhenisani እđere i afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.

i m b a


g o n _

b _ s _

m u r _

**Kha ri vhale****Mibvumo****U tamba hu a takadza.**

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



u	c	z	u
a	n	u	c
c	n	c	c
u	o	n	u





Duvha:



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo.

unga	hu	guda
kuvha	tuwa	tumba



Kha ri livhanye




Kha ri livhanye garata dza maipfi na
maipfi a re fhungoni ili.

U tamba hu a takadza.



Kha ri diphine

Kha ri fhedzise phetheni dici tevhelaho.





Ledere la i

Themo ya 1 – Vhege ya 5




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



Uu

ulu



u u

u u





Duvha:



Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **U**.



Kha ri nwale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere **U**.

buvhi

munna

funguvhu

bugu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Nndinde ndi tshifuwo
tsha Ndumeliso.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	e	o	u
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	u



emere



Duvha:



Divhamai^ffi

Kha ri vhale maip^fi ri thetshelese mibvumo.

Nndinde	ye	bege
Ndumeliso	yone	ene



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat^a dza maip^fi na
maip^fi a re fhungoni ili.



Nndinde ndi tshifuwo tsha Ndumeliso.




Kha ri tevhedzele bada ri tshi thusa
mureili uri a fhedze mbambe.

Kha ri diphiⁿe




Themo ya 1 – Vhege ya 6




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



edela

E **e**


emere



esela

e **e**
E **E**




Duvha:




Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo e.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere e afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

<u>de</u> la	
<u>mu</u> ndi	
<u>r</u> <u>gisi</u>	
<u>l</u> <u>l</u> a	
<u>l</u> <u>g</u> re	



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Hu khou fhisa.

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



o	n	e	o
a	e	u	o
e	o	u	o
o	e	n	u

ole





Duvha:



Divhamai

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

somela	khou	ofha
soga	sola	oma



Kha ri livhanye




Kha ri livhanye garata dza maipfi na
maipfi a re fhungoni ili.

Hu khou fhis.



Kha ri diphine


Kha ri fhedzise phetheni dici tevhelaho.






Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.





Duvha:



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere line zwifanyiso izwi zwa thoma ngalo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere O afho zwikhlanu u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



le



ra



tsha




fha



ng_ma




ndo



Ndi takusa Mashudu.



Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	d	p	d
a	b	a	p
d	a	d	b
a	d	p	d





Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo.

dindi	duda	mashudu
dada	desike	dindi



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garača dza maipfi na
maipfi a re fhungoni ili.



Ndi takusa Mashudu.




Kha ri diphine

Talutshedzani
khonani yanu
zwitoru zwi no bva
kha tshifanyiso
itshi.



Ledere la d

Themo ya 1 – Vhege ya 7



Kha ri nwale


Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



donngi



dembetiti

d d

D D





Duvha:



Kha ri nwale


Dzhenisani ledere line zwif anyiso izwi zwa thoma ngalo.




Kha ri nwale

b d

Dzhenisani ledere **d** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



_anga



_uvhi



_aisi



_ege



_a_a




_a_a



Ri imba ri guma.

r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t





Duvha:



Divhamai

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo.

ri	renga	ro
raru	rema	rina



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na
maipfi a re fhungoni ili.

Ri imba ri guma.



Kha ri diphine

Dioleni ni nwale dzina janu.

Tshifanyiso tshanga:



ID yanga

Dzina: _____

Tshifani: _____

Duvha ja
mabebo: _____ / _____ / 20 _____





Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



r r

R R



Duvha:




Kha ri nwale

Dzhenisani mubvumo une zwif anyiso izwi zwa thoma ngawo.



3



Kha ri nwale

Fhałani maipfi nga u ḫanganya maleđere.

r
 |
aka
ea
ema

raka
rea
rema

r
 |
ula
aba
inngi

r
 |
athi
aru
enga


r
 |
itha
otha
unga



Ndamulelo o posa bege bisini.



Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



b	d	p	a
a	b	a	p
d	b	d	b
b	d	p	a

bisi





Duvha:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo.

beba	bapu	bisini
baba	bodo	bugu



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garat'a dza maipfi na
maipfi a re fhungoni ili.

Ndamulelo o posa bege bisini.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.



Ledere la b

Themo ya 1 – Vhege ya 8



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

	 Bb <i>bibi</i>	Bb <i>baloni</i>  <i>bola</i> 
--	---	--

b b

B B



Duvha:




Kha ri nwale

Dzhenisani mubvumo une zwifanyiso izwi zwa thoma ngawo.



Kha ri nwale


Dzhenisani ledere **b** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.




bambela



_annda



_ogisi



_ugu

Ro swika zwavhuđi hayani



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Ndumeliso o tsa bisini
a pfa ḥotshi i tshi ḥoňa.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u

nungu





Duvha:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo.

bisini	notshi	ñoño
ningo	nala	ñoña
nono	nola	ñoala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na
maipfi a re fhungoni ili.

Ndumeliso	o	tsa	bisini	a
pfa	notshi	i	tshi	ñoña.




Kha ri diphine

Olanı tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni ya hani tshikolani duvha liñwe na liñwe.




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala l^edere ili.

nombelo

Nn

ningo



n n

ñ ñ

ñ q

N N

Ñ Ñ

Ñ N



Duvha:



Kharinwale

Dzhenisani ledere **n, ñ** kana **N** af'ho zwikhali u itela uri ni vhumbe ipfi ili no yelana na tshifanyiso.

<u>a</u>
<u>inga</u>
<u>ala</u>
<u>mu_o</u>
<u>ama</u>
<u>li_aa_aa</u>
<u>u_gu</u>
<u>ese</u>
<u>ombe</u>
<u>awa</u>
<u>ete</u>
<u>owa</u>
<u>ma_o</u>



U la nga ngona

Themo ya 2 - Vhege ya 1



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndi takalela u la.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	I	p	I
t	b	a	p
I	a	I	j
h	I	p	I





Duvha:



Divhamai^ffi

Kha ri vhale maip^fi ri thetshelese milvumo.

lone	la	lila	luma
langa	lit ^o	le ^l a	lala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat^a dza maip^fi na maip^fi a
re fhungoni ili.



Ndi takalela u la.



Kha ri diphine

Sedzani zwifanyiso izwi ni tangedzele mitshelo i re hone.





Ledere la |

Themo ya 2 – Vhege ya 1




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale



Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



liluvha



lebula





Duvha:



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere | na | afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

_ino



_inga



_ito

_ibu

_ifhasi

_iivha

_uvhone

_ebula



Kha ri nwale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere | na |.



|iluvha

|ino


|ivhele

|ito



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



f	v	t	f
t	f	t	p
d	t	d	b
v	d	f	v

fulaga





Duvha:



Divhamai^ffi

Kha ri vhale maip^fi ri thetshelese milvumo.

fungani	fana	fema	fasit ^{er} e
funesa	funa	founa	funana



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat^a dza maip^fi na maip^fi a
re fhungoni ili.

Ndi funesa u tamba bola.



Kha ri diphiⁿe

Zwi sumbedza mini? Talani mutalo u tshi bva kha ip^fi u tshi ya kha tshifanyiso
tsho teaho. Dioleni uri ni dipfa nga ndilade namusi.



no takala



no tungufhala



no sinyuwa



no tshuwa

Ledere la f

Themo ya 2 - Vhege ya 1




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



fagi

Ff

fuyu



f **f**

F **F**



Duvha:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **f** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.



10



asikoti

ulaga

uyu


umi

ula

ounu

asitere


orogisi





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



t	d	j	t
ʈ	f	ʈ	j
t	a	t	f
f	t	ʈ	i

titia





Duvha:



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maipfi ri thetſheleſe mibvumo.

tonda	tika	totɑ
tenda	takadza	talɑ



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garatɑ dza maipfi na maipfi
a re fhungoni ili.

U talela mitambo zwi a takadza.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi ya kha bola yo teaho.




Ledere la t

Themo ya 2 – Vhege ya 2





Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



t t

t t

T T

T T



Duvha:



Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo W.



Kha ri nwale

Fhatani maipfi nge na tanganyisa maledere.

t
t̄
n

angā

tanga

t̄anga

nanga

p
k
t̄

atā

p
b
t̄

ata

ha
na
la



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khona.




Kha ri vhale

Ndumeliso u na vhudele.


Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



m	u	h
a	m	n
h	u	n
m	n	m

magi





Duvha:



Divhamai

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

mumu	lima	makole	mat <u>o</u>
mama	mala	manngo	man <u>o</u>



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garatā dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Ndumeliso u na vhudele.



Kha ri diphine




Talutshedzani khonani yanu uri Ndumeliso o vha e kha tshimode musi a sa athu ya tshikoloni na musi o no vhuya tshikoloni.





Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



m m

M M



Duvha:



Khariale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere **m** na **n**.

m

n



Kharinwale

m

n

Dzhenisani ledere **m** na **n** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



__ulo__o



__ombelo



__akole



__ato



__uri



__ingo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshif anyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

**Khotsi anga vha
vusa nndu.**

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	b
v	r	f	v

vuluvulu





Duvha:



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maipfī ri thetshelēse milvumo.

vusa	vala	vothi	vaya
vuma	vili	vivho	vumba



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garāta dza maipfī na maipfī a
re fhungoni ili.


Khotsi anga vha vusa nndu.



Kha ri diphine


Tumekanyani zwithoma ni sumbedze ndila ine khotsi
anu vha tshimbila nga mini vha tshi ya mushumoni.





Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



vothi



vuluvulu

V V

V V




Duvha:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere V of ho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.

Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

_ili

_othi

_olenga

_uwa

_ulu_ulu





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Ri vhala bugu.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u





Duvha:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose milvumo.

gumbu	gama	bugu
gokoko	gona	dzhogo



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Ri vhala bugu.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.

gethe
g_le
g_mba
g_mu
gofh_

a
e
o
i
u

A red circle highlights the red fence illustration. A red line connects the circled fence to the 'e' in 'gethe'. Another red line connects the 'e' in 'gethe' to the circled 'e' in the vertical stack of letters.


Ledere la g

Themo ya 2 - Vhege ya 3




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.




Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



gumba



gona

g g

G G




Duvha:



Kha ri ite nyito

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **g**.



Kha ri nwale

Khalarani ipfi li re lone uri li yelane na tshifanyiso.



goni

gona

gole

gogo



gulu

gope



gidima

gumba




goni

gona

gidima


gumba





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b

mupopi





Duvha:



Divhamapfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo.

maapula	posa	papawe
mapulo	pala	pennda



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a
re fhungoni ili.






Mme anga vho renga maapula.



Kha ri diphine

Talutshedzani khonani yanu tshit̄ori tshi no bva kha zwifanyiso izwi.





Kha ri nwale



Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.

p	a	d	b	p	b
d	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.







Duvha:





Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere p afho zwikhlanu u itela uri mai pfi a yelane na tshifanyiso.
Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.



—apawe

—ani

—osa

—enisela

—eni

—ennde







Ndumeliso u a awela.

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w





Duvha:



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

wela	wanga	wawe
wisa	wone	awela



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndumeliso u a awela.



Kha ri diphine


Talutshedzani khonani yanu tshitoro tshi no bva kha tshifanyiso itshi.



1



2



3

Ha tsha kona u tsa murini.


Ledere la W

Themo ya 2 - Vhege ya 3



Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



W **w**

W **w**



Duvha:



Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **W**.



Kha ri nwale

Dzenisani ledere **W** afho zwikhali u itela uri mai pfi a yelane na tshifanyiso.
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

no_ a



vu_ a

_ulu



_atshi

mbu_ e




no_ a



Mukomana wanga o xisa baisigira.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



x	k	z	x
k	x	k	x
z	a	x	z
x	d	z	k

xaxara





Duvha:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo.

xisa	xale	xaxara
xoya	xela	xuxuxu



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garata dza maipfi na maipfi a
re fhungoni ili.

Mukomana wanga o xisa baisigira.



Kha ri diphine

Sumbedzani Ndumeliso ndila ya u ya tshikoloni.



Ledere la X

Themo ya 2 – Vhege ya 5




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



xoya



X X

xaya



X X

X X




Duvha:



Kha ri nwale

Fhañani maipfi nga maledere.



Kha ri nwale

Ni nga kona u wana maledere ane aya maipfi a thoma ngao?



haripa



orompita



ila



ayolini



uluthi



amborine



piano




atara



urumba



oma




Ndi vhomakhulu vhavhuya.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



y	d	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j





Duvha:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo.

vhavhuya	yawe	yavho
vhuya	muya	yone



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na maipfi a
re fhungoni ili.

Ndi

vhomakhulu

vhavhuya.



Kha ri diphine

Ambani nga izwi zwifanyiso.



muwlwane

ongolowa



tsha kale



tshiswa



mutuku







Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



y y

Y Y




Duvha:



Kha ri nwale

Kha larani zwivhumbeo zwi re na ledere **y** nga tada na ledere **g** nga mudala.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **y** afho zwikhlanu u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



__o__o



mbu__u



va__a



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

	k	h	n	k
	h	r	k	h
	d	k	d	h
	h	r	p	a



Vha takalela TV.

kokovha





Duvha:



Divhamai^ffi

Kha ri vhale maip^fi ri thetshelese milvumo.

kala	kela	takalela
kola	kula	kivha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat^a dza maip^fi na maip^fi a
re fhungoni ili.



Vha takalela TV.



Kha ri diphine

Olanⁱ tshifanyiso tsha zwe na vhone kha TV.



MUDEDEDZI: Tsaino

Duvha

107



Ledere la k

Themo ya 2 – Vhege ya 6




Kha ri የውለ

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri የውለ

Itani ndowendowe ya u የውለ ledere ili.



komiki

Kk



kudulo

k **k**

K **K**



Duvha:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **k** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.

Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

tshi_oli


_omi_i

ma_anda

mu_u_ulume

tshi_epe






Kha ri vhale



Mibvumo

Ri thusa khotsi ashu.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



z	s	e	o
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	w	a





Duvha:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

saga	sefo	vusa	thusa
saha	sofa	posa	suvha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na maipfi a
re fhungoni ili.

Ri thusa khotsi ashu.



Kha ri diphiñe





Tangedzelani ñama nga muvhala mutswuku.
Tangedzelani zwisibe nga muvhala wa lutombo.
Tangedzelani mitshelo nga muvhala mudala.






Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



s s s s s

S SSS




Duvha:




Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **S** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.



_ekwa



_ogisi

7

_umbe



_aha




_aga



_ambelo

Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale


Ndi duvha la
Malindi la mabebo.

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	d	p	d
a	b	a	p
d	d	d	d
d	d	p	d





Duvha:



Divhamai^fi

Kha ri vhale mai^fi ri thetshelese milvumo.

daka	domu	ditsi	dorobo
dana	duvha	denzhe	diraiva



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye gara^ča dza mai^fi
na mai^fi a re fhungoni ili.



Ndi duvha la Malindi la mabebo.



Kha ri diphine

Dzhenisani makhandela kha khekhe iyi ni tshi sumbedza miñwaha yanu.



Ledere la d



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	d



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



d d

D D



Duvha:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



100



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **d** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

_ambatshekwa

_enzhe

_eme_u



_ula

_ongololo

_iromu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.





Kha ri vhale


Dovhani u nwa tie. O fhedza u nwa tie a ya o tamba kha dembetiti.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare.
Ni u riwalo, ni u tangedzele.

Dembetiti



Dovhani



Duvha:



Divhamai^fi

Kha ri vhale maip^fi ri thetshel^elese mibvumo.

Dembetiti



Kha ri vhale

Kha ri vhale fhungo ili.




Dovhani u tamba kha dembetiti.



Kha ri diphine

Olanⁱ tshifanyiso tsha mu^ča wa han^u ni kone u tevhedzela maip^fi.



khot^{si}

mme

makhadzi

khaladzi

makhulu
tshisadzi

makhulu
tshinn^a

malume

mmane






Ledere la d

Themo ya 2 – Vhege ya 7



Kha ri nwale


Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

Dd



d **d**

D **D**



Duvha:




Kha ri nwale

Khalarani tshifanyiso ni tshi tevhedza malezere.




p= q= b= a= d=



Kha ri nwale

Talani mutalo u tshi bva kha tshifanyiso u tshi ya kha tshipfi tshine na nga shumisa.



u vhona




u kwama



u nukhedza



u thetshela



u pf'a



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khałare. Ni u wane, ni u tangedzele.

A hu na komiki.



h	n	m	h
n	u	a	n
u	h	u	a
h	u	n	h

haka





Duvha:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose milvumo.

hatsi	haka	hana
hu	hoha	hona



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a
re fhungoni ili.

A hu na komiki.



Kha ri diphine

Fhēdzisani tshifanyiso itshi.



Ledere la h

Themo ya 2 – Vhege ya 8




Kha ri nwale

Thusani bisi uri
i dzhene mudini
muñwe na
muñwe.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



hemmbe

Hh

h h
H H




Duvha:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Kha larani ipfi lo teaho tshifanyiso.



heke

hoko



hama

habu



hoyu

hona



harika

hunda




haka

habu



hemmbe

harani




Kha ri vhale



Mibvumo

Ro ya na mmawe zuu.

z	c	a	s
a	e	z	e
z	s	c	z
s	x	e	s

**ZOZO**



Duvha:



Dihamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese milvumo.

zuu	zuwa	zuza
zazamela	zinki	zozo



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Ro ya na mmawe zuu.



Kha ri diphine



Talani mutalo u tshi bva kha tshipuka u tshi ya kha haya hatsho.






Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma. Itani phetheni yanu inwi mun^e kha ndu ya vhuvhili ni i khälare.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala l_{edere} ili.



zozo

Zz

zakumi


Z **z**
Z **z**









Duvha:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Khalarani ipfi lo teaho tshifanyiso.



ZOZO

zuza



zuza

zinki



zinki

zuza



zuu

zuza



zuza

zulu



zakumi

zonya



Dikishinari yanga

A a

Nn

Bb

Oo

Cc

Pp

Dd

Qq

E e

Rr

Ff

Ss

Gg
q

Tt

Hh

Uu

I i

Vv

Jj

Ww

Kk


Xx




Ll

Yy

Mm

Zz






Gerani kha mutalo wo ḥukhukanyiwa ho ni
nambatedze murahu ha siatari ili kha gwati ja
buyu yañu uri ni ite tshikwama. Ndi hone hune
na nga vhea hone zwigeriwa zwañu uri ni zwi
shumise hafhu.



Zwigeriwa Zwanga



nambatedzani hafha nambatedzani hafha nambatedzani hafha



Garata dza maipfi:

Gerani garata dza maipfi kha mitaladzi yo thukukanyiwaho. Dzi livhangeni na garata dza maipfi kha mabammbiri a u shumelo o nomboriwaho. Dzi namabatedzeni nthha ha ipfi li re lone.



Ann

na

Ndamulelo.

27

Nne na inwi.

31

Ana na Ndamulelo dzhena vha

fano.

35

Vha tamba bola phakhani.

39

U tamba hu a takadza.

tshikolo

43

Nndinde ndi tshifuwo tsha Ndumeliso.

47

Hu khou fhisa.

51

Ndi takusa Mashudu.

bola.

55

Ri imba ri guma.

tamba

59

Ndamulelo o posa bege bisini.

u

63

Ndumeliso o tsa bisini a

funesa

67

pfa notshi i tshi noña.

Ndi





75	U	talela	mitambo	zwi	a	takadza.	zuu.
79	Ndumeliso	u	na	vhudele.			
83	Ndumeliso	u	a	awela.			mmawe
87	Ri	vhala		bugu.			
91	Mme	anga	vho	renga	maapula.	na	
95	Khotsi	anga	vha	vusa	nndu.	ya	
99	Mukomana	wanga	o	xisa	baisigira.	Ro	
103	Ndi	vhomakhulu		vhavhuya.			I26
107	Vha	takalela		TV.			
111	Ri	thusa	khotsi	ashu.			komiki.
115	Ndi	duvha	la	Malindi	la	mabebo.	na
119	O	nwa	Coke.	A	hu		I22

